

UGOVOR O NABAVCI SLUŽBENOG VOZILA

Ovaj ugovor zaključen je između:

„Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada“ Podgorica

sjedište: Podgorica
adresa: Bulevar revolucije br. 78
PIB: 03106861
telefon – faks: 020/339-280
koga zastupa **Dalibor Zečević**, v.d. Izvršni direktor (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača:

“OSMANAGIC CO D.O.O. Nikšić
sjedište: Nikšić
adresa: Hercegovački put br. 36
PIB: 02293544
žiro-račun: 555-357-48
naziv banke: Addiko Banka AD
telefon/fax: 020/ 634 939
e-mail: osmanagic@t-com.me
koga zastupa **Damir Osmanagić**, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za nabavku *službenih vozila*, broj 01-426/26-377-5, objavljenoj na ESJN-u 20.04.2026. godine;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/26-377-11 od 04.06.2026. godine;

Ponuda ponuđača “OSMANAGIC CO D.O.O. Nikšić šifra ponude 161178 od 04.05.2026. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka novog službenog vozila, prema Tenderskoj dokumentaciji za nabavku *službenih vozila*, broj 01-426/26-377-5, objavljenoj na ESJN-u 20.04.2026. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426/26-377-11 od 04.06.2026. godine i ponudi dobavljača šifra ponude 161178 od 04.05.2026. godine. Finansijsko-komercijalni dio ponude čini sastavni dio Ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči vozilo iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijeni iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču vrijednost isporučenog vozila, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 3

Kontrola kvaliteta izvršiće se prilikom prijema vozila u mjestu isporuke. Naručilac će prilikom prijema vozila vršiti kontrolu da li isporučeno vozilo odgovara opisu, bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača.

Član 4

Ukoliko se ustanovi da je isporučeno vozilo u svemu u skladu opisom, bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (garantnim listom, uputstvom o rukovanju i korišćenju i katalogom rezervnih djelova), Naručilac će izvršiti prijem vozila. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučeno vozilo ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača i da se isto ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (garantnim listom, uputstvom o rukovanju i korišćenju, katalogom rezervnih djelova) sačinjava se Zapisnik o reklamaciji, a Dobavljač će biti dužan da isto zamijeni, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (garantni list, uputstvo o rukovanju i korišćenju i katalog rezervnih djelova) u roku od 10 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

GARANTNI ROK I GARANCIJA KVALITETA

Član 5

Garantni rok za isporučeno vozilo je 5 godina ili 100.000 pređenih kilometara u zavisnosti što prije nastupi.
Garantni rok počinje teći od dana prijema vozila kod Naručioca.

Član 6

Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenom vozilu pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, odnosno koje su nastale greškom proizvođača, izabrani ponuđač biti dužan da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni sve nedostatke koji se pokažu u garantnom roku.

Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 15 dana od dana prijem pisanog obavještenja od strane Naručioca.

Garancija obuhvata opravku utvrđenih neispravnosti ili zamjenu djelova / sklopova u kvaru. Eventualno zamijenjeni rezervni djelovi moraju imati garantni rok koji ne može biti kraći od garantnog roka koji je dat za predmetno vozilo.

Član 7

Isporučeno motorno vozilo je novo i neupotrebljavano, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Prilikom isporuke, Izabrani ponuđač će dostaviti:

- garantni list za ugovorenu-isporučenu robu,
- uputstvo o rukovanju i korišćenju ponuđenih sredstava na crnogorskom jeziku, ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
- katalog rezervnih djelova za vozila.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 8

Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 9

Izvršilac usluge se obavezuje da predmetnu isporuku izvrši u roku od 1 dana od dana zaključenja ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 10

Ukupna vrijednost ugovorene robe iz člana 1 ovog ugovora iznosi 28.867,77 bez uračunatog PDV-a, pri čemu vrijednost PDV- iznosi 6.062,23 €, odnosno ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi **34.930. 00 €**.

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviđenim Tenderskom dokumentacijom.

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za isporučenu robu, po izvršenju ugovorne obaveze, na žiro račun Dobavljača br. 555-357-48 kod Addiko Banka AD, u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture.

Po isplati ugovorene cijene, sve finansijske obaveze Naručioca prema dobavljaču po osnovu ovog ugovora prestaju.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 11

Dobavljač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 3.493,00 €, odnosno 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 60 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih roba, koje su postale neophodne, a koje nijesu bile uključene u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom nabavljenom u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost ugovora o javnoj nabavci se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 13

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 ZJN.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

VIŠA SILA

Član 14

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 17

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakonskih i drugih pozitivnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 19

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 20

Ugovor o predmetnoj javnoj nabavci sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih Dobavljač dobija 2 (dva) primjerka, a Naručilac 4 (četiri) primjerka.

NARUČILAC

„Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada“ Podgorica

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR

Dalibor Zečević



DOBAVLJAČ

„OSMANAGIC CO D.O.O. Nikšić

IZVRŠNI DIREKTOR

Damir Osmanagić

